

#### Uvod

Centralna procesorska jedinica (Central Processing Unit-CPU) ili najčešće procesor je opis dijela hardvera koji služi za izvodjenje logičkih operacija i kompjuterskih programa. Ne zna se tačno kada se ovaj termin počeo koristiti ali se zna da je korišten još od šezdesetih. Oblik, dizajn i implementacija centralne procesorske jedinice se veoma promjenio tokom vremena ali njegova osnovna namjena je ostala ista. Prvi procesori su bili uglavnom dizajnirani za posebne uredjaje. Međutim, vremenom procesori su se zbog prevelikog troška kreiranja jednog posebnog procesora samo za jedan uredjaj počeli proizvoditi serijski, uglavnom za različite namjene. Standardizacija proizvodnje procesora započela je u mainframe kompjuterima i mini kompjuterima i ubrzala popularizaciju i razvoj integrisanih kola (IC). Integrirana kola su omogućila veliku brzinu razvoja procesora tako što su smanjila potrošnju energije i troškove proizvodnje i time doveli do smanjenja veličine procesora. Smanjenje i standardizacija procesora su doveli do toga da su procesori danas sastavni dio svih digitalnih uredjaja koje mi danas koristimo. Moderni mikroprocesori se pojavljuju posvuda, od mobilnih telefona pa do automobila.

#### Istorijski razvoj procesora

Prije nego što je ENIAC, jedan od prvih elektronskih kompjuteru završen, John von Neumann je iznio ideju o kompjuteru sa snimljenim programima. Ta ideja je implementirana u kompjuteru EDVAC i to se smatra početkom termina CPU, koji je tada predstavljao softverski program, a ne dio hardvera. Prije korištenja tranzistora u procesorima koristili su se električni releji i vakumske cijevi. Dizajniranje procesora je bilo sve kompleksnije zbog raznih novih tehnologija koje su omogućile razvoj manjih i više pouzdanijih elektronskih uredjaja. Prvo takvo poboljšanje došlo je sa pojmom tranzistora pedesetih i šezdesetih godina. To je omogućilo procesorima da budu izgradjeni od pouzdanijih i manje lomljivih dijelova, kao što su vakumske cijevi i električni releji.

Metod proizvodnje puno tranzistora na malom prostoru omogućen je pojmom integrisanih kola. Integrirana kola su omogućila da se veliki broj tranzistora postavi na samo jednom čipu.

Godine 1964. IBM je predstavio System/360, kompjutersku arhitekturu koja je omogućila različitim kompjuterima da pokreću iste programe sa različitim brzinama i performansama.

Ovo je bilo vrlo važno jer je prije toga većina elektronskih kompjuteru bila inkompakabilna sa drugima, čak i sa kompjuterima istog proizvodjača. Zbog prednosti procesora baziranih na tranzistorima nad starijim tehnologijama i povećanju radnog taka došlo je do pojave vektorskog procesora koji se koriste u superkompjuterima.

#### Mikroprocesor

Predstavljanje mikroprocesora u sedamdesetim godinama je dovelo do velikih promjena u dizajnu i implementaciji CPU-a. Još od predstavljanja prvog mikroprocesora (INTEL 4004), 1971. godine ova vrsta procesora je gotovo u potpunosti zamjenila sve druge implementacije procesora. Prvi mikroprocesor koji je korišten u širokoj potrošnji bio je Intel 8080. Pojava mikroprocesora dovela je do pojave personalnih kompjuteru (PC). Termin CPU se sada odnosi uglavnom samo na mikroprocesor. Prijedložene generacije procesora su bile ugradnjene kao komponente i brojna mala integrirana kola na jednoj ili više integrisanim pločama. Mikroprocesori su sa druge strane bili procesori koji su proizvodjeni na veoma malom broju integriranih kola, uglavnom samo na jednom. Prosječno smanjivanje veličine procesora kao rezultat njegovog postavljanja na samo jedan čip znači brži rad samog procesora kao i kompjutera. Iako su se veličina, konstrukcija, oblik i kompleksnost procesora drastično menjale tokom prošlih šezdeset godina primjećuje se da se osnovni dizajn i namjena nisu uopšte promjenile. U zadnje vrijeme javlja se zabrinutost zbog mogućnosti limita rasta povećanja tehnologije integriranih kola tranzistora. Ovi faktori doveli su do toga da naučnici pronadaju nove metode konstrukcije procesora kao što su kvantni procesori i kvantni kompjuteri. Takođe se proširuje korištenje paralelizacije odnosno mogućnosti procesora da izvršava više operacija odjednom. Ipak svi današnji procesori se baziraju na von Neumannovoj teoriji kompjutera sa snimljenim programima. Tokom vremena razvoj mikroprocesora se može podjeliti na 8, 16, 32, 64 bita i dizajne sa više jezgri.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)